Mellomengelsk

Mellomengelsk (eng. *Middle English*) viser til språksteget til engelske språk frå om lag byrjinga av 1100-talet til slutten av 1400-talet. Perioden tok til noko etter dei fransktalande normannarane erobra England i 1066, og ende med at Chancery-standarden, ein variant av London-engelsk, byrja spreia seg. Mellomengelsk fortrengde gammalengelsk eller *angelsaksisk*. Språket ein brukte i England etter mellomengelsk og fram til rundt 1650 er kjend som tidleg moderne engelsk.

Bakgrunnsstoff

- The Middle English Grammar Corpus (MEG-C) (http://www.uis.no/research/culture/the_middle_english_grammar_project/meg-c/)
- Nyheter ved UiS: Unik tekstsamling lanseres (http://www.uis.no/nyheter/article9774-12.html)
- Forskning.no: *Detektivar i gammal engelsk (http://www.forskning.no/artikler/2008/juni/183761)*, omtale av *The Middle English Grammar Project (MEG)* ved Universitet i Stavanger
- Forskning.no: *Løste gammel ordgåte (http://www.forskning.no/artikler/2009/mars/214785)*, norsk forskning korrigerte Oxford English Dictionary

Kjelder

- *Denne artikkelen bygger på «Mellomengelsk» frå Wikipedia på bokmål, den 10. januar 2011.*

Denne språkartikkelen som har med historie og England å gjere er ei **spire**. Du kan hjelpe Nynorsk Wikipedia gjennom å *utvide han (https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mellomengelsk&action=edit)*.

Autoritetsdata	WorldCat (https://www.worldcat.org/identities/lccn-sh85-043414) · GND (http://d-nb.info/gnd/4039676-9) · LCCN (http://id.loc.gov/authorities/subjects/sh85043414) · NDL (http://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00573929)

Henta frå «https://nn.wikipedia.org/w/index.php?title=Mellomengelsk&oldid=2806189»

Denne sida vart sist endra den 20. mars 2016 kl. 19:41.

All tekst er tilgjengeleg under Creative Commons-lisensen Namngjeving/Del på same vilkåra. Sjå Vilkår for detaljar.